



Crna Gora  
Ministarstvo prosvjete



---

**STANDARD ZANIMANJA**

---

**MEDICINSKI TEHNIČAR/ MEDICINSKA  
TEHNIČARKA U MIKROBIOLOŠKOJ  
LABORATORIJI**

## **SADRŽAJ**

---

1.	OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....	2
2.	TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA .....	3
3.	KLJUČNI POSLOVI.....	4
3.1.	GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA .....	4
3.2.	GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA .....	6
3.3.	GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI.....	9
3.4.	GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI .....	17
3.5.	GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	18
3.6.	GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA.....	18
3.7.	GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA .....	18
3.8.	GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA .....	19
3.9.	GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE .....	20
3.10.	GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA .....	21
3.11.	GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE .....	23
4.	OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....	25
5.	REFERENTNI PODACI.....	26

**Napomena:**

**Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.**

## **1. OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU**

---

**NAZIV ZANIMANJA:** MEDICINSKI TEHNIČAR/ MEDICINSKA TEHNIČARKA U MIKROBIOLOŠKOJ LABORATORIJI

**NIVO:** IV1

### **OPIS ZANIMANJA:**

Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji obavlja prijem biološkog materijala uzorkovanog van matične laboratorije i uzorkovanje biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja. Vrši izradu hranljivih podloga i pripremu uzoraka biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja. Vrši obradu biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja u bakteriologiji, virusologiji i serologiji, molekularnoj dijagnostici, parazitologiji i mikologiji i sanitarnoj mikrobiologiji, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP).

### **KOMPETENCIJE**

#### **Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:**

- Analizira i planira aktivnosti u cilju pripreme za njihovu realizaciju
- Organizuje sopstveni rad za izvođenje dnevnih zaduženja
- Priprema radno mjesto za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji
- Priprema resurse za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji
- Vrši ličnu pripremu za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji
- Vrši prijem biološkog materijala uzorkovanog van matične laboratorije i uzorkovanje biološkog materijala
- Izrađuje hranljive podloge za mikrobiološka ispitivanja
- Obavlja pripremu uzoraka biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja
- Vrši obradu biološkog materijala u bakteriologiji
- Vrši obradu biološkog materijala u virusologiji i serologiji
- Vrši obradu biološkog materijala u molekularnoj dijagnostici
- Vrši obradu biološkog materijala u parazitologiji i mikologiji
- Vrši obradu uzorkovanog materijala u sanitarnoj mikrobiologiji
- Vrši prijem i skladištenje materijala za rad
- Vodi radnu dokumentaciju
- Sprovodi postupke za kontrolu kvaliteta rada
- Vrši održavanje laboratorijskih aparata
- Obavlja komunikaciju sa pacijentima, saradnicima, nadređenima i dobavljačima, u skladu sa pravilima poslovne komunikacije
- Sprovodi postupke i mjere za zaštitu na radu, zaštitu zdravlja i okoline

## 2. TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA

Grupe poslova	Ključni poslovi
<b>Analiza, planiranje i organizacija rada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiziranje i planiranje aktivnosti u cilju realizacije poslova</li> <li>- Organizacija sopstvenog rada za izvođenje dnevnih zaduženja</li> </ul>
<b>Priprema posla i radnog mesta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremanje radnog mesta za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji</li> <li>- Pripremanje resursa za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji</li> <li>- Lična priprema za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji</li> </ul>
<b>Operativni poslovi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijem biološkog materijala uzorkovanog van matične laboratorije i uzorkovanje biološkog materijala</li> <li>- Izrada hranljivih podloga za mikrobiološka ispitivanja</li> <li>- Priprema uzoraka biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja</li> <li>- Obrada biološkog materijala u bakteriologiji</li> <li>- Obrada biološkog materijala u virusologiji i serologiji</li> <li>- Obrada biološkog materijala u molekularnoj dijagnostici</li> <li>- Obrada biološkog materijala u parazitologiji i mikologiji</li> <li>- Obrada uzorkovanog materijala u sanitarnoj mikrobiologiji</li> </ul>
<b>Komercijalni poslovi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijem i skladištenje materijala za rad</li> </ul>
<b>Administrativni poslovi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vođenje radne dokumentacije</li> </ul>
<b>Poslovi rukovođenja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema poslova rukovođenja</li> </ul>
<b>Nadzor rada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema poslova nadzora rada</li> </ul>
<b>Obezbeđivanje kvaliteta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprovođenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada</li> </ul>
<b>Održavanje i popravke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavanje laboratorijskih aparata</li> </ul>
<b>Komunikacija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obavljanje komunikacije sa pacijentima</li> <li>- Obavljanje komunikacije sa saradnicima, nadređenima i dobavljačima</li> </ul>
<b>Očuvanje zdravlja i okoline</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu na radu</li> <li>- Sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu zdravlja i okoline</li> </ul>

### **3. KLJUČNI POSLOVI**

#### **3.1. GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA**

##### **3.1.1. Ključni posao: Analiziranje i planiranje aktivnosti u cilju realizacije poslova**

###### **Aktivnosti za realizaciju ključnog posla**

**Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:**

- Pregleda prispjele upute za mikrobiološke analize u cilju planiranja dnevnih aktivnosti
- Analizira broj i vrste traženih analiza u cilju planiranja **resursa** za njihovu realizaciju  
**Resursi:** reagensi, dijagnostikumi, laboratorijsko posuđe, pribor, aparati i dr.
- Analizira stanje zaliha reagenasa i dijagnostikuma u pogledu potrebnih količina i rokova upotrebe u cilju planiranja mjesečnog rada
- Planira sopstveni rad, u skladu sa utvrđenim rasporedom dužnosti od strane odgovornog lica
- Planira vrijeme za realizaciju radnih zadataka

###### **Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla**

- Organizacija rada u mikrobiološkoj laboratoriji
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

**3.1.2. Ključni posao: Organizacija sopstvenog rada za izvođenje dnevnih aktivnosti**

**Aktivnosti za realizaciju ključnog posla**

**Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:**

- Preuzima upute za analize u mikrobiološkoj laboratoriji
- Organizuje dostupnost resursa za rad u mikrobiološkoj laboratoriji u cilju optimizacije radnog procesa, u skladu sa važećim ISO standardima
- Organizuje realizaciju poslova u zavisnosti od njihove složenosti i zahtijevanih rokova za završetak analize, u skladu sa laboratorijskim porotokolom
- Organizuje dezinfekciju radnog prostora i sprovođenje ostalih higijenskih mjera u radnim prostorijama
- Organizuje sprovođenje mjera zaštite na radu

**Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla**

- Organizacija rada u mikrobiološkoj laboratoriji
- Sprovođenje dezinfekcije i ostalih higijenskih mjera u mikrobiološkoj laboratoriji

### 3.2. GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA

#### 3.2.1. Ključni posao: Pripremanje radnog mjesta za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p><b>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Provjetrava prostorije za uzorkovanje biološkog materijala</li><li>- Osigurava optimalne vrijednosti parametara ambijentalnih uslova u <b>radnim prostorijama</b> <b>Radne prostorije:</b> odjeljenje za prijem, laboratorijska kuhinja, mikrobiološke laboratorije i dr.</li><li>- Osigurava adekvatnu sterilnost i sprovođenje higijenskih mjera u radnim prostorijama prije, za vrijeme i u toku radnog procesa</li><li>- Preduzima neophodne mjere za bezbjedan rad sa aparatima pod pritiskom i realizaciju poslova shodno propisima zaštite na radu</li></ul>
Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla
<ul style="list-style-type: none"><li>- Organizacija rada u mikrobiološkoj laboratoriji</li><li>- Sprovođenje dezinfekcije i ostalih higijenskih mjera u mikrobiološkoj laboratoriji</li><li>- Sprovođenje mjera zaštite na radu</li></ul>

### 3.2.2. Ključni posao: Pripremanje resursa za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši prijavu/logovanje u informacionom sistemu zdravstvene ustanove na početku radne smjene, u skladu sa definisanim procedurom
- Osigurava dostupnost **laboratorijskog posuđa i pribora**, dijagnostikuma i reagenasa za izradu hranljivih podloga i analizu biološkog materijala u mikrobiološkoj laboratoriji

**Laboratorijsko posuđe i pribor:** epruvete različitih dimenzija, petrijeve šolje, pipete, stakleni štapići, elnermajeri sa uskim i širokim grlom, flašice za uzorkovanje, pribor za uzorkovanje krvi (vakutajneri, igle za venepunkciju, epruvete, poveske, lancete); pribori za uzorkovanje briseva (različite vrste pamučnih i sintetičkih briseva); pribori za uzorkovanje ginekoloških briseva (spekulumi, brisevi, predmetna stakla i podloge) i dr.

- Vrši pripremu **laboratorijskih aparata i opreme** za rad u mikrobiološkoj laboratoriji, u skladu sa uputstvima za rad i pratećom dokumentacijom proizvođača

**Laboratorijski aparati i oprema:** biološki kabinet, mikroskopi, Previ izola - aparat za zasijavanje bakterija, aparat za bojenje bakterija, aparati za razlivanje hranljivih podloga, inkubator, destilator, vodeno kupatilo, električna vaga, centrifuge, pH metar, ELISA procesori, maštine za PCR dijagnostiku, Vidas, Baktalert, Bactec, sterilizatori, aparati za autoklaviranje i dr.

- Osigurava raspoloživost **resursa** za prijem i skladištenje uzoraka i hranljivih podloga u prometu na različitim sektorima mikrobiološke laboratorije

**Resursi:** hladne komore, metalni ormari sa ključem za čuvanja praškastih podloga i reagenasa, police, fioke i dr.

- Osigurava raspoloživost sredstava zaštite u radnim prostorijama, u skladu sa propisima zaštite na radu

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Organizacija rada u mikrobiološkoj laboratoriji
- Laboratorijsko posuđe, aparati i dijagnostikumi u mikrobiološkoj laboratoriji
- Sprovođenje mjera zaštite na radu

### 3.2.3. Ključni posao: Lična priprema za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši pranje i dezinfekciju ruku prije započinjanja dnevnih aktivnosti
- Nosi **radnu uniformu** shodno kodeksu oblačenja u zdravstvenim ustanovama – medicinskim laboratorijama
  - Radna uniforma:** zeleni i bijeli mantili/ uniforma, mantili za jednokratnu upotrebu i obuća zatvorenog tipa
- Usklađuje **higijenski i estetski izgled**, u skladu sa profesijom koju obavlja
  - Higijenski i estetski izgled:** podvezana i uredna kosa, kratki i uredni nokti, čist i opeglan mantil i dr.
- Koristi adekvatnu **HTZ opremu** pri realizaciji radnih zadataka
  - HTZ oprema:** zaštitna odjeća, zaštitna obuća, kaljače, zaštitne naočare, zaštitna kapa, hirurška maska, vizir i dr., u skladu sa propisima o bezbjednom radu i zaštiti na radu
- Preduzima mjere u vezi sa pravilima ponašanja, mjerama opreza i zaštite u mikrobiološkoj laboratoriji

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Profesionalni kodeks
- HTZ oprema

### 3.3. GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI

#### 3.3.1. Ključni posao: Prijem biološkog materijala uzorkovanog van matične laboratorije i uzorkovanje biološkog materijala

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

###### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Preuzima biološki materijal od odgovornog lica iz zdravstvene ustanove ili pacijenta uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju – uput za mikrobiološka ispitivanja
- Vrši obilježavanje uzorka biološkog materijala jedinstvenom identifikacionom karticom sa bar kodom, korišćenjem informacionog sistema zdravstvene ustanove
- Vrši očitavanje traženih analiza za preuzeti uzorak biološkog materijala iz informacionog sistema, razvrstavanje i distribuciju na odgovarajuća odjeljenja, na dalju obradu
- Vrši prijem pacijenta i potvrdu identiteta uz uvid u tražene analize iz uputa za mikrobiološka ispitivanja, prije upućivanja pacijenta prema odgovarajućoj ambulanti za uzorkovanje
- Vrši **pripremu materijala za uzorkovanje biološkog materijala**, u zavisnosti od tražene analize uz adekvatno obilježavanje uzorka, prema pravilima laboratorije

**Priprema:** pranje, sušenje, sterilizacija i dr.

**Materijal za uzorkovanje:** dezinfekcione sredstvo, tuferi za dezinfekciju, poveske, holderi, igle, braunile, lancete, vakutajneri, venski kateteri, čaše za urin, brisevi, špatule za uzorkovanje brisa grla, spekulumi, kirete, makaze, pincete, predmetna i pokrovna stakla i dr.

**Biološki materijal:** krv, urin, brisevi (gornjih respiratornih organa, oka i uha, rana i promjena), sputum, stolica, BAL, aspirati, punktati, strugotine kože, dlake i nokta za mikološke pretrage, periferni razmazi krvi (za parazitološke pretrage) i dr.

- Sprovodi **procedure uzorkovanja** biološkog materijala u zavisnosti od vrste tražene analize, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP), uz primjenu potrebnih higijenskih mjera zaštite

**Procedure uzorkovanja:** venepunkcija, uzimanje brisa (grla, nosa, vaginalni bris, cervikalni bris i dr.), struganje kože, noktiju i dr.

- Vrši praćenje **stanja** pacijenta i zbrinjava ga po potrebi, nakon uzorkovanja biološkog materijala, uz davanje informacije o dostupnosti gotovih nalaza

**Stanje:** mučnina, preznojavanje i dr.

- Vrši razvrstavanje i distribuciju uzorka biološkog materijala na odgovarajuće odjeljenje za mikrobiološka ispitivanja, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- SOP (Standardne operativne procedure)
- Organizacija rada u mikrobiološkoj laboratoriji
- Uzorkovanje biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.3.2. Ključni posao: Izrada hranljivih podloga za mikrobiološka ispitivanja

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Obezbeđuje neophodnu količinu destilovane vode za dnevnu izradu hranljivih podloga
- Priprema reagense, **pribor i aparaturu** za izradu različitih **vrsta hranljivih podloga**, u skladu sa recepturama za njihovu izradu

**Pribor i aparatura:** epruvete, erlenmajeri, menzure, vase, pH metri, autoklavi, sterilizatori i dr.

**Vrste hranljivih podloga:** tečne, čvrste, specijalne i selektivne

- Sprovodi radne **procedure** pri izradi različitih vrsta hranljivih podloga na uređajima za izradu hranljivih podloga, u laboratorijskoj kuhinji, u skladu sa recepturama za njihovu izradu

**Procedure:** zagrijavanje, pipetiranje sa staklenim crijevima, obrada u autiklavima, punjenje i razливanje podloga, adekvatno obilježavanje (unošenje datuma i vremena izrade, naziva/ vrste podloge i inicijala tehničara/ izrađivača) i dr.

- Odlaže pripremljene hranljive podlove u frižider ili rashladne komore na odgovarajućoj temperaturi, u skladu sa recepturom za izradu hranljivih podloga

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Izrada različitih vrsta hranljivih podloga
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.3.3. Ključni posao: Priprema uzorka biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši pripremu uzorka biološkog materijala za bakteriološka ispitivanja u biološkom kabinetu, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

**Priprema uzorka biološkog materijala za bakteriološka ispitivanja:** očitavanje tražene analize sa bar koda iz informacionog sistema, zasijavanje biološkog materijala na odgovarajućoj hranljivoj podlozi i odlaganje zasijanog uzorka u termostat za inkubaciju tačno određeno vrijeme na odgovarajućoj temperaturi

- Vrši pripremu uzorka biološkog materijala za analizu na odjeljenju za virusologiju i serologiju/ molekularnu dijagnostiku u biološkom kabinetu, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

**Priprema uzorka biološkog materijala za analizu na odjeljenju za virusologiju i serologiju/ molekularnu dijagnostiku:** očitavanje tražene analize sa bar koda iz informacionog sistema, centrifugiranje uzorka krvi (dobijanje serum-a/ plazme), alikvotiranje serum-a/ plazme i odlaganje u rashladne uređaje na odgovarajućoj temperaturi do početka analize

- Vrši pripremu uzorka biološkog materijala na prijemnom odjeljenju, za analizu na odjeljenju za mikrobiologiju, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

**Priprema uzorka biološkog materijala na prijemnom odjeljenju, za analizu na odjeljenju za mikrobiologiju:** očitavanje tražene analize sa bar koda iz informacionog sistema, zasijavanje biološkog materijala na odgovarajućoj hranljivoj podlozi, odlaganje zasijanog uzorka u termostat za inkubaciju tačno određeno vrijeme na odgovarajućoj temperaturi

**Biološki materijal:** brisevi gornjih respiratornih organa, brisevi oka i uha, brisevi rana i promjena, sputum, stolica, urin, krv, BAL, aspirati, punktati i dr.

- Vrši distribuciju pripremljenog uzorka biološkog materijala na odgovarajuće odjeljenje za mikrobiološka ispitivanja, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Priprema uzorka biološkog materijala za mikrobiološka ispitivanja
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.3.4. Ključni posao: Obrada biološkog materijala u bakteriologiji

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši prijem uzoraka **biološkog materijala** zasijanih na hranljivoj podlozi, sa pratećom medicinskom dokumentacijom – uputom za mikrobiološka ispitivanja i upoređivanje podataka iz informacionog sistema sa podacima sa bar koda ispitivanog uzorka radi potvrde identifikacije pacijenta i traženih mikrobioloških analiza

**Bioški materijal:** urin, brisevi (respiratori, ginekološki i dr.), likvor, sputumi, feces, hemokultura i dr.

- Odlaže zasijane uzorce biološkog materijala na tečnim i čvrstim hranljivim podlogama u termostat - inkubator, na temperaturnom režimu, u skladu sa standardnom operativnom procedurom (SOP)
- Vrši presijavanje tečnih podloga na odgovarajuće čvrste podloge pomoću aparata za zasijavanje i bojenje bakterija i njihovo odlaganje u termostat - inkubator, na temperaturnom režimu, u skladu sa standardnom operativnom procedurom (SOP)
- Izvodi različite **biohemijske testove** u zavisnosti od vrste očekivane bakterije, koristeći odgovarajuće reagense, **laboratorijsko posuđe, pribor i opremu**, u skladu sa standardnom operativnom procedurom (SOP)

**Biohemski testovi:** IMVCR test, bacitracin test, optohinski test, oksidaza i dr.

**Laboratorijsko posuđe, pribor i oprema:** bakteriloška eza, predmetna stakla, boje, plamenik i dr.

- Priprema izolovane bakterijske kulture u biološkom kabinetu, za izvođenje komercijalnih testova i testova za automatizovane sisteme, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)
- Vrši pripremu suspenzije bakterijske kulture odgovarajuće gustine u biološkom kabinetu, pomoću aparata – denzinometra, pri izradi antibiograma, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)
- Vrši zasijavanje identifikovane/ izolovane bakterijske kulture na odgovarajućoj hranljivoj podlozi, pri izradi antibiograma, u biološkom kabinetu, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)
- Vrši postavljanje diskova odgovarajućih antibiotika za očekivane bakterije, na hranljivoj podlozi sa zasijanom kulturom bakterija i odlaganje u termostat za inkubaciju, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)
- Vrši unošenje rezultata ispitivanja u informacioni sistem, ovjeru rezultata iz domena rada i štampanje izvještaja sa rezultatima ispitivanja u cilju pripreme za konačnu verifikaciju rezultata (preuzimanje) od strane odgovornog lica, specijaliste
- Vrši odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala nakon završenih analiza na odgovarajuće mjesto, u skladu sa procedurama za pravilno upravljanje biomedicinskim otpadom

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- SOP (Standardne operativne procedure) za rad na Odjeljenju za bakteriologiju
- Dijagnostičke tehnike na Odjeljenju za bakteriologiju
- Odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.3.5. Ključni posao: Obrada biološkog materijala u virusologiji i serologiji

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši prijem uzorka biološkog materijala i prateće medicinske dokumentacije – uputa za mikrobiološka ispitivanja
- Vrši upoređivanja podataka iz informacionog sistema sa podacima sa bar koda ispitivanog uzorka radi potvrde identifikacije pacijenta i traženih mikrobioloških analiza
- Vrši **primarnu obradu** uzorka **biološkog materijala** u biološkim kabinetima i/ili skladištenje u rashladnim uređajima do početka izvođenja analize, na odgovarajućoj temperaturi, u zavisnosti od tražene analize, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

**Primarna obrada:** centrifugiranje krvi (dobijanje seruma), alikvotiranje seruma u skladu sa brojem traženih analiza i dr.

**Biološki materijal:** krv (preko 95% uzorka), serum, brisevi iz respiratornog trakta, stolica, urin i dr.

- Izvodi različite **dijagnostičke tehnike** za ispitivanje uzorka iz oblasti virusologije i serologije, u zavisnosti od vrste uzorka i tražene analize, ručno, na automatizovanim i poluautomatizovanim sistemima, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP), u cilju pripreme za očitavanje i interpretiranje rezultata od strane odgovornog lica, doktora specijaliste

**Dijagnostičke tehnike:** ELISA tehnika, IIF, indirektna hemaglutinacija, hemaglutinacija, potvrdni testovi, brzi imunohromatografski testovi, aglutinacioni testovi i dr.

- Vrši unošenje rezultata analiza u informacioni sistem, ovjeru rezultata i štampanje izvještaja sa rezultatima ispitivanja u cilju pripreme za konačnu verifikaciju rezultata od strane odgovornog lica, specijaliste
- Vrši odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala nakon završenih analiza na odgovarajuće mjesto, u skladu sa procedurama za pravilno upravljanje biomedicinskim otpadom

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- SOP (Standardne operativne procedure) za rad na Odjeljenju za virusologiju i serologiju
- Dijagnostičke tehnike na Odjeljenju za virusologiju i serologiju
- Odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.3.6. Ključni posao: Obrada biološkog materijala u molekularnoj dijagnostici

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši prijem uzorka biološkog materijala, i prateće medicinske dokumentacije – uputa za mikrobiološka ispitivanja
- Vrši upoređivanja podataka iz informacionog sistema sa podacima sa bar koda ispitivanog uzorka radi potvrde identifikacije pacijenta i traženih mikrobioloških analiza
- Vrši **primarnu obradu** uzorka **biološkog materijala** u biološkim kabinetima i/ili skladištenje u rashladnim uređajima do početka izvođenja analize, na odgovarajućoj temperaturi, u zavisnosti od vrste uzorka i tražene analize, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

**Primarna obrada:** centrifugiranje krvi (dobijanje plazma/ seruma), alikvotiranje plazme/ seruma u skladu sa brojem traženih analiza i dr.

**Biološki materijal:** krv (puna krv, plazma ili serum), likvor, brisevi (grlo, nos, oko, bukalna sluznica, koža, uretra, cerviks i dr.), stolica, urin, sputum, BAL i dr.

- Vrši pripremu reagenasa i uzorka za dijagnostičku tehniku - PCR, izolovanjem - ekstrakcijom **nukleinske kiseline** iz biološkog materijala, ručno u biološkom kabinetu ili na automatizovanim i poluautomatizovanim sistemima, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

**Nukleinske kiseline:** DNK i RNK

- Sprovodi definisanu proceduru pokretanja analitičkog procesa rada PCR – aparata, u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača
- Vrši unošenje rezultata analiza u informacioni sistem, ovjeru rezultata i štampanje izvještaja sa rezultatima ispitivanja u cilju pripreme za konačnu verifikaciju rezultata od strane odgovornog lica, specijaliste mikrobiologa i/ ili analitičara
- Vrši odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala nakon završenih analiza na odgovarajuće mjesto, u skladu sa procedurama za pravilno upravljanje biomedicinskim otpadom

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- SOP (Standardne operativne procedure) za rad na Odjeljenju za molekularnu dijagnostiku
- PCR Dijagnostičke tehnike
- Odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.3.7. Ključni posao: Obrada biološkog materijala u parazitologiji i mikologiji

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši prijem uzoraka biološkog materijala i prateće medicinske dokumentacije – uputa za mikrobiološka ispitivanja
- Vrši prijem uzoraka **biološkog materijala na hranljivim podlogama**, zasijanih na prijemnom odjeljenju sa bar kodom za identifikaciju

**Biološki materijal na hranljivim podlogama:** brisevi gornjih respiratornih organa, brisevi oka i uha, brisevi rana i promjena, sputum, stolica, urin, krv, BAL, aspirati, punktati i dr.

- Vrši prijem pacijenata za uzorkovanje biološkog materijala za mikološke i parazitološke pretrage
- Vrši identifikacionu provjeru pacijenta/ primljenog uzorka i traženih analiza skeniranjem bar koda identifikacione kartice
- Vrši uzorkovanje i **pripremu uzoraka biološkog materijala** na odjeljenju za parazitologiju i mikologiju, pomoću **pribora i aparata** u biološkom kabinetu, za očitavanje i interpretiranje rezultata od strane odgovornog lica, specijaliste/ doktora, u skladu sa standardnim operativnim procedurama (SOP)

**Priprema uzorka:** sprovođenje metode koncentracije, centrifugiranje, zagrijavanje uzorka, bojenje preparata različitim metodama, stavljanje u inkubator na odgovarajući temperaturni režim, priprema za izvođenje brzih antigenskih testova i dr.

**Biološki materijal:** strugotine kože i nokta, dlaka i krv

**Pribor i aparati:** predmetna i pokrovna stakla, boje, centrifuga i dr.

- Izvodi brze imunohromatografske testove sa gotovim komercijalnim testovima, u skladu uputstvom proizvođača za traženu vrstu analize
- Vrši unošenje rezultata analiza u informacioni sistem, ovjeru rezultata i štampanje izvještaja sa rezultatima ispitivanja u cilju pripreme za konačnu verifikaciju rezultata od strane odgovornog lica, specijaliste mikrobiologa i/ ili analitičara
- Vrši odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala nakon završenih analiza na odgovarajuće mjesto, u skladu sa procedurama za pravilno upravljanje biomedicinskim otpadom

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- SOP (Standardne operativne procedure) za rad na Odjeljenju za parazitologiju i mikologiju
- Organizacija rada u laboratoriji za parazitologiju i mikologiju
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.3.8. Ključni posao: Obrada biološkog materijala u sanitarnoj mikrobiologiji

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Preuzima **uzorkovani materijal** od odgovornog lica, uz odgovarajuću propratnu dokumentaciju i zahtjev za mikrobiološka ispitivanja

**Uzorkovani materijal:** voda, namirnice, predmeti opšte upotrebe i brisevi (predmeta, radnih površina i ruku)

- Vrši identifikacionu provjeru primljenog uzorka i traženih analiza skeniranjem bar koda identifikacione kartice
- Vrši **pripremu uzoraka** za mikrobiološka ispitivanja pomoću **laboratorijske opreme i aparata** u aseptičnim uslovima, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima za svaki proizvod

**Priprema uzoraka:** odmjeravanje, razblaživanje, zagrijavanje, izrada suspenzije i dr.

**Laboratorijska oprema i aparati:** epruvete, baloni, boce, posude za anaerobne uslove, oprema za homogenizovanje, vodeno kupatilo, inkubator i dr.

- Vrši zasijavanje materijala na odgovarajućoj prethodno pripremljenoj hranljivoj podlozi u aseptičnim uslovima, pomoću **pribora za zasijavanje**

**Pribor za zasijavanje:** automatski pipetori, pipete, petrijeve šolje i stakleni štapići

- Vrši odlaganje zasijanog uzorka u termostat za inkubaciju određeno vrijeme na odgovarajućoj temperaturi
- Vrši identifikaciju mikroorganizama primjenom različitih **mikrobioloških metoda** za identifikaciju, pomoću odgovarajućih **aparata**, u skladu sa propisanim procedurama za traženu vrstu analize

**Mikrobiološke metode:** određivanje broja kolonija i mikroorganizama po jedinici uzorka, konvencionalne mikrobiološke metode, modifikovane i automatizovane konvencionalne metode, metode brojanja ćelija, metode bazirane na mjerenu impedanse, imunološke metode i dr.

**Aparati:** aparat za membransku filtraciju, inkubator, vodeno kupatilo, mikroskop, homogenizator, električna vaga, dilumat, mini Vidas i dr.

- Vrši odlaganje uzorka i ostalog infektivnog materijala nakon završenih analiza na odgovarajuće mjesto i propisani temperaturni režim, u skladu sa procedurama za pravilno upravljanje biomedicinskim otpadom

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Organizacija rada u laboratoriji za sanitarnu mikrobiologiju
- Prijem uzoraka voda, namirnica, predmeta opšte upotrebe i briseva u laboratoriju za sanitarnu mikrobiologiju
- Priprema uzoraka za mikrobiološka ispitivanja
- Analitička faza rada u laboratoriji za sanitarnu mikrobiologiju
- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.4. GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI

#### 3.4.1. Ključni posao: Prijem i skladištenje materijala za rad

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p><b>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Izrađuje prijedloge specifikacija neophodnog <b>materijala</b> za rad u mikrobiološkoj laboratoriji <b>Materijal:</b> laboratorijsko posuđe, reagensi, dijagnostikumi, zaštitna sredstva za rad i dr.</li><li>- Vrši preuzimanje materijala za rad sa <b>pratećom dokumentacijom</b> u prisustvu odgovornog lica <b>Prateća dokumentacija:</b> faktura, otpremnica, revers, dokumentacija koja prati hladan lanac i dr.</li><li>- Vrši otpakivanje preuzetog materijala iz transportne ambalaže u prostorijama za prijem, sortiranje, provjeru ispravnosti u pogledu oštećenja u prisustvu dobavljača, uz izradu službene zabilješke</li><li>- Vrši provjeru količina preuzetog materijala i rokova trajanja u odnosu na fakturu i zaliha materijala u laboratoriji</li><li>- Vrši odlaganje i skladištenje preuzetog materijala na predviđena mjesta, u skladu sa propisanim procedurama</li><li>- Vrši trebovanje i popisivanje potrošnog materijala, u skladu sa utvrđenim procedurama</li></ul>
Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla
<ul style="list-style-type: none"><li>- Izrada specifikacija materijala za rad</li><li>- Prijem i skladištenje materijala</li><li>- Poslovna komunikacija</li></ul>

### 3.5. GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI

#### 3.5.1. Ključni posao: Vođenje radne dokumentacije

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p><b>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vodi evidenciju o preuzetim uzorcima u informacionom sistemu i knjigama protokola zdravstvene ustanove</li><li>- Vodi evidencije u svim fazama mikrobiološkog ispitivanja uzorka</li><li>- Vodi evidenciju o rezultatima očitanih nalaza od strane mikrobiologa na dnevnom nivou</li><li>- Vrši razvrstavanje očitanih nalaza po radnim jedinicama koje su ih dostavile</li><li>- Vrši arhiviranje medicinske dokumentacije, u skladu sa propisanom procedurom</li><li>- Vodi evidenciju o sprovođenju higijenskih mjera u radnim prostorijama</li><li>- Vodi odgovarajuće evidencije tokom preuzimanja i popisivanja materijala za rad</li><li>- Vodi evidenciju u vezi sa izdavanjem nalaza zdravstvenim ustanovama</li><li>- Vodi evidenciju o otpadnom materijalu nastalom u mikrobiološkoj laboratoriji</li><li>- Učestvuje u izradi mjesecnih i godišnjih izveštaja potrošnje i zaliha reagenasa i potrošnog materijala</li></ul>
Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla
<ul style="list-style-type: none"><li>- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije</li><li>- Vođenje evidencija i radne dokumentacije</li><li>- Poslovna komunikacija</li></ul>

### 3.6. GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA

- Nema poslova rukovođenja.

### 3.7. GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA

- Nema poslova nadzora rada.

### 3.8. GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA

#### 3.8.1. Ključni posao: Sprovođenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Izvršava radne aktivnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima, politikama kvaliteta medicinskih laboratorijskih poslova i standardima kvaliteta

**Standardi kvaliteta:** MEST EN ISO/ IEC 17025:2018, ISO 9001: 2015 i dr.

- Vrši kontrolu rokova trajanja reagenasa i izdvajanje za rashod onih sa isteklim rokom trajanja
- Obavlja kalibraciju laboratorijskih aparata, u skladu sa pratećom tehničkom dokumentacijom i procedurom za kalibraciju
- Preduzima mjere u vezi sa pravilima ponašanja, mjerama opreza i zaštite u medicinskim laboratorijama
- Preduzima mjere u cilju izbjegavanja pojave kontaminacije uzoraka i radnih površina

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Standardi, procedure i propisi u medicinskim laboratorijama

### 3.9. GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE

#### 3.9.1. Ključni posao: Održavanje laboratorijskih aparata

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Vrši redovno čišćenje i održavanje laboratorijskih aparata prije i nakon upotrebe, u skladu sa uputstvima proizvođača
- Vrši provjeru funkcionalnosti laboratorijskih aparata prije početka radnog procesa, u skladu sa utvrđenom procedurom
- Vrši prijavljivanje uočenih nepravilnosti u radu laboratorijskih aparata, nadležnom licu, u skladu sa utvrđenom procedurom
- Vrši zamjenu po potrebi, rezervnih/ potrošnih djelova na laboratorijskim aparatima, u skladu sa pratećom tehničkom dokumentacijom

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Korišćenje i održavanje laboratorijskih aparata u mikrobiološkoj laboratoriji

### **3.10. GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA**

#### **3.10.1. Ključni posao: Obavljanje komunikacije sa pacijentima**

##### **Aktivnosti za realizaciju ključnog posla**

**Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:**

- Komunicira sa pacijentima pružajući jasne, objektivne i istinite informacije
- Komunicira sa pacijentima, koristeći pravila poslovne komunikacije
- Komunicira sa pacijentima poštujući pravila Etičkog kodeksa
- Komunicira sa pacijentima poštujući njihovu privatnost i čuvanje medicinske tajne

##### **Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla**

- Poslovna komunikacija
- Primjena stručne terminologije
- Poznavanje stranog jezika
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

**3.10.2. Ključni posao: Obavljanje komunikacije sa saradnicima, nadređenima i dobavljačima**

**Aktivnosti za realizaciju ključnog posla**

**Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:**

- Uspostavlja komunikaciju sa saradnicima, nadređenima i dobavljačima u cilju obezbjeđivanja potrebnih resursa za rad, koristeći stručnu terminologiju
- Uspostavlja komunikaciju sa saradnicima i nadređenima u cilju planiranja rasporeda radnog vremena i korišćenja odmora
- Obavlja komunikaciju sa saradnicima i nadređenima telefonom, u pisanoj formi, elektronskom poštom ili lično, koristeći pravila poslovne komunikacije
- Osigurava povjerljivost dobijenih podataka u vezi sa izvršenom analizom, u skladu sa poslovnim kodeksom
- Izvještava nadređenog o završenom poslu ili o problemima u radnom procesu, koristeći stručnu terminologiju i pravila poslovne komunikacije

**Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla**

- Poslovna komunikacija
- Primjena stručne terminologije
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

### 3.11. GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE

#### 3.11.1. Ključni posao: Sprovodenje postupaka i mjera za zaštitu na radu

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

###### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:

- Sprovodi propise i mjere iz oblasti zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu
- Preduzima sve korake u cilju obezbjeđenja sigurnog sistema rada u domenu svojih nadležnosti
- Identifikuje sve opasnosti iz procesa rada i umanjuje rizike za nastanak povreda na radu, kao i profesionalnih oboljenja
- Sprovodi preventivne mjere pri radu sa infektivnim materijalom i supstancama koje su opasne po zdravље
- Pravilno koristi laboratorijsko posuđe, pribor, aparate i reagense, prema utvrđenoj proceduri i uputstvima proizvođača
- Primjenjuje higijensko-tehničke mjere zaštite u mikrobiološkoj laboratoriji
- Koristi zaštitna sredstva i opremu, u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača
- Bezbjedno odlaže reagense, uzorke, podloge sa kulturama i druge materijale visokog rizika po zdravље
- Sprovodi mjere zaštite za bezbjedan rad i sprečavanje manje ili veće havarije u mikrobiološkoj laboratoriji
- Pruža prvu pomoć saradniku u slučaju povrede na radu, u skladu sa procedurom

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Mjere zaštite na radu
- Vrste profesionalnih oboljenja
- Zaštitna sredstva i oprema
- Osnove pružanja prve pomoći

**3.11.2. Ključni posao: Sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu zdravlja i okoline**

**Aktivnosti za realizaciju ključnog posla**

**Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji:**

- Sprovodi preventivne mjere za očuvanje sopstvenog zdravlja, zdravlja svojih saradnika i pacijenata
- Sprovodi preventivne mjere pri radu sa supstancama koje su opasne po zdravje
- Učestvuje u realizaciji godišnjih ljekarskih pregleda, u skladu sa zakonskom regulativom
- Održava radni prostor čistim i urednim prije početka i nakon završenog posla
- Sortira različite vrste otpadnog materijala na odgovarajući način i u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine
- Odlaže uzorce i ostali infektivni materijal nakon završenih analiza, u skladu sa procedurama za pravilno upravljanje biomedicinskim otpadom
- Obilježava i odlaže neinfektivni otpadni materijal na odgovarajući način na predviđeno mjesto, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine
- Osigurava poštovanja zakonske regulative i propisa iz oblasti zaštite životne sredine

**Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla**

- Značaj očuvanja životne sredine
- Ekološki standardi za odlaganje otpadnog materijala
- Upravljanje biomedicinskim otpadom

#### 4. OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU

<b>Sektor i podsektor prema NOK-u</b>	Sektor: Zdravstvo i socijalna zaštita Podsektor: Zdravstvo
<b>Šifra i naziv zanimanja ili grupe zanimanja prema SKZ/ ISCO-u</b>	3212 Tehničari u patološkim i medicinskim laboratorijama
<b>Tipično radno okruženje i uslovi rada</b>	Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji obavlja posao u laboratorijama i punktovima za analizu biološkog materijala. Radi u zatvorenom prostoru, stojeći ili sjedeći. Pri radu sa infektivnim materijalom i različitim supstancama, neophodno je korišćenje zaštitne opreme i primjena propisa o zaštiti na radu. Određene poslove obavlja samostalno, a neke pod neposrednim nadzorom.
<b>Srodna zanimanja</b>	Medicinski tehničar za biohemijsko laboratorijsku dijagnostiku i transfuziju, Medicinski tehničar u patološkoj laboratoriji i Zdravstveno sanitarni tehničar
<b>Ostale informacije</b>	

## 5. REFERENTNI PODACI

---

**Naziv dokumenta:** Standard zanimanja Medicinski tehničar/ Medicinska tehničarka u mikrobiološkoj laboratoriji

**Kod dokumenta:** SZ-090141-MTML

**Datum usvajanja dokumenta:** 03. mart 2021. godine

**Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen:** X sjednica Savjeta za kvalifikacije

**Radna grupa za izradu dokumenta:**

1. Dr Marijana Mimović, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, Odjeljenje za virusologiju i imunologiju infekcija, Institut za javno zdravlje Crne Gore; saradnik u nastavi, Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet
2. Dr Danijela Rajković-Laković, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, načelnik Odjeljenja za parazitologiju i mikologiju, Institut za javno zdravlje Crne Gore
3. Zoran Popović, tehnolog laboratorijske dijagnostike iz oblasti medicinskih nauka, specijalista inženjer upravljanja zdravstvenom bezbjednošću hrane i vode, glavni tehničar Centra za medicinsku mikrobiologiju, Institut za javno zdravlje Crne Gore, nastavnik, JU Stručna medicinska škola Podgorica
4. Dr Nevena Terzić-Stanić, specijalista kliničke biohemije, subspecijalista kliničko biohemijske reumatologije, direktor Centra za kliničko laboratorijsku dijagnostiku, Klinički centar Crne Gore
5. Doc. dr Snežana Pantović, docent medicinske biohemije i specijalista transfuzione medicine, Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet
6. Prim. dr sc. med. Milica Vuksanović, specijalista medicinske biohemije, PZU „Poliklinika dr Vuksanović“ Bar
7. Boban Peruničić, visoko strukovni tehničar, glavni tehničar Centra za patologiju, Klinički centar Crne Gore
8. Milena Đuričković, specijalista sanitarne hemije, načelnik Laboratorije za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju, Institut za javno zdravlje Crne Gore, nastavnik, JU Stručna medicinska škola Podgorica
9. Nebojša Joksimović, strukovno sanitarno ekološki inženjer-specijalista, glavni tehničar Odjeljenje za higijenu, životnu sredinu i zdravlje, Institut za javno zdravlje Crne Gore

**Koordinator:**

Jadranka Radunović, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, samostalni savjetnik I, JU Centar za stručno obrazovanje Crne Gore

**Ostale informacije:**

**Lektura:** Magdalena Jovanović, samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću, organizaciju događaja i lektorisanje, JU Centar za stručno obrazovanje

**Dizajn i tehnička obrada:** Danilo Gogić, savjetnik I – administrator, JU Centar za stručno obrazovanje

Dokument je rađen u okviru IPA Projekta „Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“.